

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-2330/5
Podgorica, 22. oktobar 2014. godine

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	09. XI 2014. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	23-1/14-13
VEZA:	
EPA:	636 XV
SKRAĆENICA:	PRILOG:

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 9. oktobra 2014. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su mr **RAŠKO KONJEVIĆ**, ministar unutrašnjih poslova i dr **MILOŠ VUKČEVIĆ**, generalni direktor Direktorata za bezbjedonosno zaštitne poslove i nadzor u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

PREDLOG

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU

Član 1

U Zakonu o javnom redu i miru ("Službeni list CG", broj 64/11) u članu 1 riječi: „na javnom mjestu“ brišu se.

Član 2

Član 3 mijenja se i glasi:

„Javno mjesto, u smislu ovog zakona, je mjesto na kojem je svakom licu slobodan pristup (ulica, trg, javni put, pristanište, plaža, park, čekaonica, radni prostor, ugostiteljski ili slični objekat) ili je pristup dozvoljen pod određenim uslovima (sportski objekat, bioskopska ili pozorišna dvorana, sredstvo javnog prevoza, izložbena prostorija i sl.), kao i drugo mjesto kad se koristi za javno okupljanje, sportske ili druge priredbe i svako drugo mjesto na kojem je izvršen prekršaj na način da se na tom mjestu ili sa tog mjesta muzikom, galamom, vikom ili na drugi način narušava javni red i mir, a posljedica je nastupila na javnom mjestu.“

Član 3

Član 4 mijenja se i glasi:

„Prekršaji kojima se narušava javni red i mir su radnje kojima se na nedozvoljen način remeti mir, rad ili normalan način života građana, stvara nemir, neraspoloženje, uznemirenost ili ometa kretanje građana na ulicama i drugim javnim mjestima ili ometa ostvarivanje njihovih prava i obaveza, vrijeđa moral, ometa rad državnih organa i službenih lica u vršenju ovlašćenja, ugrožava opšta bezbjednost ljudi i imovine, radnje učinjene posredstvom javnih elektronskih komunikacionih mreža u skladu sa zakonom, kao i druge radnje utvrđene ovim zakonom.“

Član 4

Poslije člana 4 dodaju se dva nova člana, koji glase:

„Član 4a

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 4b

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu, imaju sljedeća značenja:

- 1) **vrijeđanje** je ophođenje prema drugom licu bez dužnog poštovanja i pristojnosti, na način koji se smatra ponižavajućim i uvredljivim;
- 2) **drsko ponašanje** je jedna ili više radnji koje čine cjelinu, kojima se vrijeđa shvatanje određene sredine i remete ustaljeni međuljudski odnosi, kao što su: pljuvanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, svađa, vika i slično;

3) **naročito drsko ponašanje** je grubo vrijeđanje drugog lica ili drugo bezobzirno ponašanje kojim se ugrožava sigurnost građana ili kojim se može izazvati osjećanje fizičke ugroženosti, uznemirenosti ili negodovanje građana;

4) **fizičko obračunavanje** je radnja dva ili više lica izvršena neposredno rukama, nogama, glavom ili upotrebom palice ili drugih pogodnih sredstava, usmjerena od jedne strane prema drugoj;

5) **fizički napad** je radnja kojom se napada jedno ili više lica neposredno rukama, nogama, glavom ili upotrebom palice ili drugih pogodnih sredstava.“

Član 5

U članu 6 stav 1 riječi: „baca i lomi“ zamjenjuju se riječima: „baca i/ili lomi“.

Član 6

U članu 7 stav 1 poslije riječi „ponaša“ dodaju se riječi: „prema njemu“, a riječi: „400 eura“ zamjenjuju se riječima: „300 eura“.

U stavu 2 riječ „drugog“ zamjenjuje se riječima: „jedno ili više lica“, a riječi: „250 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana“ zamjenjuju se riječima: „200 eura do 600 eura ili kaznom zatvora do 30 dana“.

Član 7

U članu 8 stav 1 riječi: „1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana“ zamjenjuju se riječima: „700 eura ili kaznom zatvora do 30 dana“.

Član 8

Čl. 9, 28 i 33 brišu se.

Član 9

U članu 10 stav 1 riječ „tuču“ zamjenjuje se riječima: „fizički napad ili fizičko obračunavanje“, a riječi: „150 eura do 1.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „100 eura do 700 eura“.

Član 10

U članu 11 stav 1 mijenja se i glasi:

„Ko ometa ili omalovažava službeno lice, odnosno zaposleno lice u organu državne uprave, lokalne samouprave ili drugom pravnom licu koje na osnovu zakona vrši javna ovlašćenja, u vezi sa vršenjem javnih ovlašćenja, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 45 dana.“

U stavu 2 riječi: „2.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „1.200 eura“.

Član 11

U članu 12 stav 1 poslije riječi „ugrožen“ dodaju se riječi: „ili narušen“, riječi: „ili bezbjednost“ brišu se, a riječi: „200 eura do 2.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „150 eura do 800 eura“.

Član 12

Član 13 mijenja se i glasi:

„Ko na javnom mjestu bez odobrenja, odnosno dozvole nadležnog organa, upotrijebi gasno ili imitaciono oružje ili upotrijebi vatreno oružje ili eksplozivne materije, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 150 eura do 800 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.“

Član 13

U članu 14 riječi: „100 eura do 400 eura“ zamjenjuju se riječima: „200 eura do 750 eura ili kaznom zatvora do 30 dana“.

Član 14

U članu 18 stav 1 mijenja se i glasi:

„Ko na zgradama, spomenicima, drugim objektima ili prostoru koji pripada ili je u funkciji tih objekata, pisanjem grafita, drugih natpisa ili na drugi način pričinjava štetu na tim objektima ili prostoru, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100 eura do 400 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.“

U stavu 2 riječi: „1.000 eura“ zamjenjuju se riječima: „700 eura“.

Član 15

U članu 21 stav 1 mijenja se i glasi:

„Pravno lice koje ne upotrijebi zastavu ili grb ili ne izvodi himnu Crne Gore, u slučajevima kad je upotreba zastave ili grba ili izvođenje himne propisano važećim propisima, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 2.500 eura do 15.000 eura.“

Član 16

U članu 27 stav 1 riječi: „ili bavi radnjama koje podstiču na prostituciju“ brišu se.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ko na javnom mjestu, koje za to nije predviđeno, vrši nuždu, pojavi se nag ili pokazuje polne organe ili na drugi način vrijeđa moral građana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 400 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.“

Član 17

U članu 31 stav 1 riječi: „ili prisiljava“ brišu se.

Član 18

U članu 32 stav 1 poslije riječi: „400 eura“ briše se tačka i dodaju riječi: „ili kaznom zatvora do 30 dana.“

Član 19

U članu 34 stav 1 riječi: „dobrovoljnih priloga“ zamjenjuju se riječima: „i neovlašćeno prikuplja dobrovoljne priloge“.

Član 20

U članu 36 stav 1 riječi: „1.500 eura“ zamjenjuju se riječima: „1.500 eura do 3.000 eura“.

Član 21

Član 37 mijenja se i glasi:

„Roditelj, usvojlac, hranitelj ili staratelj koji navodi ili uz upotrebu prinude podstiče maloljetno lice na vršenje prekršaja propisanih ovim zakonom, osim prekršaja iz čl. 27, 29, 30, 31, 34 i 35 ovog zakona, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 200 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.“

Član 22

Poslije člana 37 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 37a

U slučaju da je učinilac prekršaja prilikom izvršenja prekršaja iz ovog zakona bio maskiran, upotrebom maske ili drugog predmeta radi prikrivanja identiteta, za prekršaj će se kazniti novčanom kaznom od 500 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.“

Član 23

U članu 38 stav 1 riječi: „čl. 13, 15, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35“ zamjenjuju se riječima: „čl. 13, 15, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34 i 35“.

Član 24

U članu 39 stav 1 riječi: „čl. 25, 28 i 30“ zamjenjuju se riječima: „čl. 25 i 28“.

Član 25

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

OBRAZLOŽENJE

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona javnom redu i miru sadržan je u odredbi člana 16 Ustava Crne Gore, kojom je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju način ostvarivanja sloboda i prava, kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. Razlozi za donošenje zakona

U važećem Zakonu o javnom redu i miru („Službeni list CG“, broj 64/11) potrebno je izvršiti izmjene i dopune koje su nužne da bi se adekvatno odgovorilo na zahtjeve vremena i potrebe prakse. Evidentne promjene u društvenim odnosima, zahtjevi struke i promjene nastale izmjenama, prije svih Krivičnog zakonika („Službeni list RCG“, br. 70/03 i 47/06 i „Službeni list CG“, br. 40/08, 25/10, 32/11 i 40/13) ali i niza drugih zakona, nametnule su kao nužnost pristupanje izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru.

Imajući u vidu trenutno stanje, pristupilo se izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, koji bi kvalitetnije i sveobuhvatnije utvrdio relevantne pojmove, pravne institute i obilježja prekršaja protiv javnog reda i mira, propisao kao prekršaj i neka druga ponašanja koja mogu imati direktni štetni uticaj na stanje javnog reda i mira te otklonio postojeće praznine i nedorečenosti pojedinih odredbi važećeg zakona i mogućnost njihovog različitog tumačenja i primjene. U vezi sa navedenim, izmjenama je, zbog specifičnosti i prirode pojedinih izraza, dato značenje istih.

Nadalje, Predlogom zakona izvršeno je usklađivanje raspona novčanih kazni u odnosu na obilježja prekršaja kako bi se afirmisao princip prevencije u odnosu na represivnost, i podstaklo poštovanje i izmirivanje zakonom utvrđenih obaveza.

Kako bi se otklonila mogućnost povrede načela „ne sudi dva puta o istoj stvari“ („ne bis in idem“), opisi pojedinih prekršaja iz Predloga zakona usklađeni su s opisima prekršaja, odnosno krivičnih djela sadržanih u drugim zakonima.

III. Usaglašenost sa pravnom tekovinom Evropske unije i potvrđenim međunarodnim konvencijama

Ne postoje odredbe primarnih i sekundarnih izvora prava Evropske unije, kao ni potvrđenih međunarodnih konvencija sa kojima je potrebno izvršiti usaglašavanje.

IV. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta

U članu 1 predlaže se brisanje termina „na javnom mjestu“ kako bi se obuhvatili prekršaji počinjeni na bilo kojem mjestu, a čija posljedica je nastupila na javnom mjestu.

Članom 2 predviđena je izmjena člana 3 važećeg zakona koji se odnosi na definisanje javnog mjesta, na način što je biće prekršaja u smislu posljedice koja je nastupila na javnom mjestu, a prekršaj je izvršen na mjestu koje nema atribut javnog – prošireno.

Članom 3 predložena je izmjena člana 4 važećeg zakona na način što je proširen spisak radnji koje obuhvataju prekršaje kojima se narušava javni red i mir.

Članom 4 predloženo je uvođenje dva nova člana – 4a i 4b. Članom 4a vrši se dopuna zakona uvođenjem odredbe o rodno osjetljivom jeziku. Članom 4b predviđeno je uvođenje pojmovnika čiji je cilj da precizira značenje izraza upotrijebljenih u zakonu.

Članom 5 vrši se izmjena člana 6 važećeg zakona, na način da su radnje prekršaja, koje su bile postavljene isključivo kumulativno – „baca i lomi“ preinačene i u alternativno postavljene radnje, kao mogućnost pored definisanja kumulativno postavljene radnje, što odgovara faktičkom stanju stvari.

Članom 6 predlaže se izmjena člana 7 zakona, kako bi se preciziralo biće prekršaja i izvršilo usklađivanje raspona novčanih kazni u odnosu na obilježje prekršaja.

Članom 7 predlaže se usklađivanje raspona novčanih kazni u odnosu na obilježje prekršaja.

Članom 8 predviđeno je brisanje čl. 9, 28 i 33. Brisanje člana 9 zakona izvršeno je s obzirom da je u članu 52 Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika („Službeni list CG“, broj 40/13), kao krivično djelo sankcionisano oglašavanje trgovine djelovima ljudskog tijela. Imajući u vidu da je članom 210 Krivičnog zakonika sankcionisano posredovanje u prostituciji Predlogom zakona predviđa se brisanje člana 28. Brisanje člana 33 zakona se predlaže s obzirom na to da je Zakonom o zaštiti dobrobiti životinja („Službeni list CG“, broj 14/08), Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službeni list RCG“, broj 12/95) te Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni list RCG“, br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i „Službeni list CG“, br. 88/09, 38/12 i 10/14), predviđeno donošenje odluke kojom je sankcionisano držanje opasnih životinja i način postupanja sa njima.

Članom 9 predlaže se izmjena član 10 zakona, na način da se riječ „tuča“ zamjenjuje riječima „fizički napad ili fizičko obračunavanje“ koje su kao pojmovi objašnjeni u članu 2 Predloga zakona. Takođe, u stavu 2 istog člana izvršeno je usklađivanje raspona novčanih kazni u odnosu na obilježje prekršaja.

U članu 10 Predloga zakona vrši se izmjena člana 11, izmjenom tj. brisanjem termina „organizacija“ izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o državnoj upravi („Službeni list RCG“, broj 38/03 i „Službeni list CG“, br. 22/08 i 42/11) i Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, br. 5/12, 25/12, 61/12, 20/13 i 17/14). Takođe su predložene izmjene u pravcu usklađivanja raspona novčanih kazni u odnosu na obilježje prekršaja.

Članom 11 predlažu se izmjene i dopune člana 12 zakona, koje imaju za cilj da se omogućí represivno djelovanje policije u okolnostima narušenog javnog reda i mira, dok se stavom 2 vrši usklađivanje raspona novčanih kazni u odnosu na obilježje prekršaja.

Član 12 zakona rezultat je usklađivanja sa Zakonom o oružju čije je donošenje predviđeno za drugi kvartal tekuće godine, kojim će se izvršiti jasnija kategorizacija oružja i usklađivanje sa standardima Evropske unije, kao i sa Zakonom o eksplozivnim materijama.

U članu 13 izvršeno je usklađivanje raspona novčane kazne u odnosu na obilježja prekršaja člana 14 zakona.

U članu 14 predviđene su izmjene člana 18 stav 1 gdje se pored izmjene termina „spomenica“ sa terminom „spomenici“, predlaže da se mjesto izvršenja prekršaja koji se sastoji u pisanju grafita, drugih natpisa ili pričinjavanju štete, proširi i na prostor koji pripada ili je u

funkciji objekta, sa ciljem zaštite većeg broja objekata, ali i pomenutog prostora. U stavu 2 istog člana izvršeno je usklađivanje raspona novčanih kazni u odnosu na obilježje prekršaja.

Članom 15 predloženo je preciziranje člana 21 važećeg zakona.

Članom 16 predlaže se brisanje riječi „ili bavi radnjama koje podstiču na prostituciju“ u članu 27 stav 1 zakona, imajući u vidu da je članom 210 Krivičnog zakonika sankcionisano posredovanje u prostituciji. Takođe, u navedenom članu dodaje se novi stav kojim se inkriminiše nedolično ponašanje na javnom mjestu. Svrha propisivanja prekršaja je zaštita javnog morala, odnosno zaštita opšteprihvaćenih pravila društvenog ponašanja. Nedoličnim ponašanjem na javnom mjestu vrijeđa se osjećaj stida, a inkriminacija se sastoji u vršenju nužde u javnosti ili razgolićivanju i pokazivanju polnih organa, te se proteže i na druge načine kojim se vrijeđa moral građana.

Članom 17 predlaže se brisanje riječi „prisiljava“ u članu 31, jer je navedena radnja obuhvaćena bićem krivičnog djela iz člana 444 Krivičnog zakonika.

Članom 18 je izvršena dopuna člana 32 alternativnom kaznom.

U članu 19 predlaže se proširenje bića prekršaja propisanog u članu 34 važećeg zakona, na način da se sankcioniše i neovlašćeno prikupljanje dobrotvornih priloga.

Članom 20 izvršeno je usklađivanje raspona novčane kazne u odnosu na obilježja prekršaja člana 36 stav 1 zakona.

Članom 21 je predviđena izmjena člana 37 na način da se predviđa kazna za roditelja, usvojioca, hranitelja ili staratelja koji navodi ili uz upotrebu prinude podstiče maloljetno lice na vršenje prekršaja iz ovog zakona, osim određenih prekršaja čije bi vršenje uz navođenje ili prinudu od strane navedenih lica, predstavljali krivično djelo.

Članom 22 predviđeno je uvođenje novog člana kojim je kao kvalifikovani oblik izvršenja prekršaja definisano ponašanje pojedinca koji upotrebom maske ili drugog predmeta sakriva svoje lice kako bi otežao ili onemogućio utvrđivanje svog identiteta.

Članom 23 vrši se usklađivanje teksta, s obzirom da su dva člana na koja se pozivamo u ovom članu, Predlogom zakona brisana.

Članom 24 predlaže se da se zaštitna mjera zabrana obavljanja djelatnosti može izreći za prekršaje iz čl. 25 i 28, a ne i za prekršaj iz člana 30, s obzirom da radnja prosjačenja ne može da se obuhvati pojmom djelatnosti.

Članom 25 Predloga zakona propisano je stupanje na snagu zakona osam dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

V. Procjena finansijskih sredstava za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti sredstva iz Budžeta za tekuću godinu.

**ODREDBE ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU („Službeni list CG“ broj 64/11) KOJE
SE MIJENJAJU PREDLOGOM ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
JAVNOM REDU I MIRU**

Član 1

Ovim zakonom određuju se prekršaji kojima se narušava javni red i mir na javnom mjestu i propisuju kazne i zaštitne mjere za te prekršaje.

Član 3

Javno mjesto, u smislu ovog zakona, je mjesto na kojem je svakom licu slobodan pristup (ulica, trg, javni put, pristanište, plaža, park, čekaonica, radni prostor, ugostiteljski ili slični objekat) ili je pristup dozvoljen pod određenim uslovima (sportski objekat, bioskopska ili pozorišna dvorana, sredstvo javnog saobraćaja, izložbena prostorija i sl.), kao i drugo mjesto kad se koristi za javno okupljanje, sportske ili druge priredbe.

Javnim mjestom, u smislu ovog zakona, smatra se i svako drugo mjesto na kojem je izvršen prekršaj čija je posljedica nastupila na javnom mjestu.

Član 4

Prekršaji kojima se narušava javni red i mir su radnje kojima se na nedozvoljen način remeti mir, rad ili normalan način života građana, stvara nemir, neraspoloženje, uznemirenost ili ometa kretanje građana na ulicama i drugim javnim mjestima ili ometa ostvarivanje njihovih prava i obaveza, vrijeđa moral, ometa rad državnih organa i službenih lica u vršenju ovlašćenja, ugrožava opšta bezbjednost ljudi i imovine, kao i druge radnje utvrđene ovim zakonom.

Prekršaji kojima se narušava javni red i mir, u smislu stava 1 ovog člana, su i radnje učinjene posredstvom elektronskih komunikacionih mreža.

Član 6

Ko na javnom mjestu uznemirava građane ili ugrožava njihovu bezbjednost (baca i lomi flaše, čaše ili druge predmete), kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100 eura do 400 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 7

Ko na javnom mjestu vrijeđa drugog ili se drsko ponaša, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100 eura do 400 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

Ko na javnom mjestu grubo vrijeđa drugog ili se na drugi način ponaša naročito drsko, bestidno ili uvrjedljivo, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

Član 8

Ko na javnom mjestu izazove osjećanje ugroženosti kod drugog prijetnjom da će napasti na život ili tijelo tog ili njemu bliskog lica, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 250 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

Član 9

Ko putem medija oglasi ili na drugi način učini dostupnim javnosti da prodaje ili kupuje organ ili tkiva ljudskog tijela, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

Član 10

Ko na javnom mjestu podstrekavali izaziva drugog na tuču, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 150 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

Ko na javnom mjestu fizički napadne drugog ili se fizički obračunava, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 350 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

Član 11

Ko ometa ili omalovažava službeno lice državnog organa ili organizacije, ustanove ili drugog pravnog lica, koje na osnovu zakona vrši javna ovlašćenja u vezi sa vršenjem poslova iz njihove nadležnosti, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

Lice koje prekršaj iz stava 1 ovog člana učini kao član grupe, kazniće se novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

Član 12

Ko ne postupi po naređenju ovlašćenog policijskog službenika o zabrani kretanja, pristupa ili zadržavanja na određenom mjestu ili u vezi sa vršenjem drugih poslova iz njegove nadležnosti, u uslovima kad je ugrožen javni red i mir ili bezbjednost, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 13

Ko na javnom mjestu, bez dozvole, upotrijebi vatreno oružje ili eksplozivne materije i time naruši mir ili bezbjednost građana, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 150 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

Član 14

Ko obmane drugog u pogledu svog službenog položaja ili upotrijebi lažne lične podatke kao svoje ili potvrdi tuđe lažne lične podatke ili neovlašćeno nosi oznake nekog službenog lica, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100 eura do 400 eura.

Član 18

Ko na zgradama, spomenicama ili na drugim objektima, pisanjem grafita ili drugih natpisa, pričinjava štetu na tim objektima, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 50 eura do 400 eura ili kaznom zatvora.

Ko na zgradi ili ogradi ili ispred zgrade ili ograde ili na ulici i drugom javnom mjestu postavi predmet ili uređaj koji može da povrijedi prolaznike ili im nanese štetu ili ošteti ili skine uređaje sa zgrade, telefonske govornice, ulice ili drugog javnog mjesta, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 150 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 21

Pravno lice koje ne istakne zastavu ili grb ili upotrijebi himnu Crne Gore, u slučajevima kad je isticanje predviđeno važećim propisima, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 2.500 eura do 15.000 eura.

Preduzetnik koji učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura.

Odgovorno lice u pravnom licu koje učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

Fizičko lice koje učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

Član 27

Ko se na javnom mjestu odaje prostituciji ili bavi radnjama koje podstiču na prostituciju, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 200 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 28

Pravno lice koje iznajmi ili ustupi prostorije za vršenje prostitucije ili na drugi način posreduje u vršenju prostitucije, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura.

Preduzetnik koji učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

Odgovorno lice u pravnom licu koje učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

Fizičko lice koje učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 31

Ko organizuje prosjačenje ili drugog navodi ili prisiljava na prosjačenje, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

Član 32

Ko neovlašćeno organizuje, omogući ili vrši preprodaju uzlaznica za bioskope, sportske ili druge priredbe, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100 eura do 400 eura.

Član 33

Ko bez nadzora ili zaštitnih sredstava drži opasne životinje, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 150 eura do 500 eura.

Član 34

Ko zloupotrebljava prikupljanje dobrovoljnih priloga, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 200 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 36

Ako pravno lice koje se bavi ugostiteljskom djelatnošću bez odlaganja ne obavijesti organ uprave nadležan za policijske poslove da je u ugostiteljskom objektu narušen javni red i mir, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 1.500 eura.

Preduzetnik koji učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura.

Odgovorno lice u pravnom licu koje učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 1.000 eura.

Član 37

Roditelj, usvojilac, hranitelj ili staratelj koji navodi ili uz upotrebu prinude podstiče dijete na vršenje prekršaja određenih ovim zakonom, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 200 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

Član 38

Za prekršaj iz čl. 13, 15, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 ovog zakona, pored kazne, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni ili su nastali izvršenjem prekršaja.

Za prekršaj iz člana 18 ovog zakona, pored kazne, može se izreći zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali izvršenjem prekršaja.

Licu koje je prekršaj iz ovog zakona učinilo usljed zavisnosti od upotrebe alkohola ili opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, a postoji opasnost da će ponovo učiniti prekršaje, može se izreći i zaštitna mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana od zavisnosti.

Zaštitne mjere u skladu sa st. 1, 2 i 3 ovog člana mogu se izreći iako kazna za prekršaj nije izrečena.

Član 39

Za prekršaj iz čl. 25, 28 i 30 ovog zakona može se izreći zaštitna mjera zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti u trajanju do šest mjeseci.

Ako fizičko lice kome je izrečena zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana postupi suprotno zabrani, kazniće se za prekršaj kaznom zatvora do 30 dana.



Crna Gora



Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI	2. Unutrašnja bezbjednost
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	24 Pravosuđe, sloboda i bezbjednost	24.30.10 Policajska saradnja [19.30.10]
Ključni termini - eurovok deskriptori		

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MUP- IU/PZ/14/14
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Public Order and Peace	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova	
- Sektor/odsjek	Direktorat za bezbjednosno zaštitne poslove i nadzor	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Doc.dr Miloš Vukčević Tel:020/246-917 e-mail: milos.vukcevic@mup.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Dragana Đurišić mob: 067/189-255 e-mail: dragana.djurisic@mup.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2014-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena		

njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
	
Datum:	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije (ukoliko postoje)
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MUP-TU/PZ/14/14		MUP-IU/PZ/14/14		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Public Order and Peace		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti